

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ**



**REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE**

Broj: 01-2-4/20/R-145-135

Datum: 05.06.2020. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d). Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Zrnić Branka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se energija isporučuje, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašteno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, u Trebinju, donijela je

ZAKLJUČAK

Spor pokrenut zahtjevom od 29.12.2019. godine, Zrnić Branka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašteno utrošene električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 10.01.2020. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je primila zahtjev Zrnić Branka iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za rješavanje spora od 29.12.2019. godine protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem računa za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-103384460-7688-13674 od 28.10.2019. godine u iznosu od 160,96 KM na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva ED broj 103384460, u ulici Marka Miljanova 24 u Banjoj Luci. U zahtjevu je, između ostalog, navedeno da je, dana 24.09.2019. godine, bez najave i od strane nepoznatih lica izvršeno isključenje ovoga mjernog mjesta sa mreže. Kasnije je primijećeno da su otvarana vrata poklopca gdje se nalazi sat, te da je brojilo radilo i da je u objektu bilo električne energije. Dana 25.01.2019. godine, dva radnika protivne strane su došla u kontrolu ovog mjernog mjesta, koje je, dana 24.09.2010. godine, isključeno sa mreže i utvrdili postojanje neovlašćene potrošnje električne energije, odnosno utvrdili su da su plombe na brojilu pokidane i da je izvršeno samovoljno priljučenje na mrežu. Tom prilikom je pozvana i policija da izađe na lice mjesta. Podnosilac prigovara da protivna strane ne može sačiniti obračun neovlašćene potrošnje, dok se sudskim putem ne utvrdi postojanje neovlašćene potrošnje, što je u suprotnosti sa odredbom člana 20 Ustava Republike Srpske, te da obračun nije sačinjen u skladu sa propisima, te da se povuče račun za neovlašćenu potrošnju električne energije do okončanja sudskog postupka.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, od protivne strane je, aktom broj 01-2-2/20 od 15.01.2020. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu i dostavljanje raspoložive dokumentacije. U izjašnjenju protivne strane, koje je zaprimljeno u Regulatornoj komisiji, dana 19.05.2020. godine, je detaljno obrazloženo da je na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva postojala neovlašćena potrošnja električne energije u vidu neovlašćenog priključenja mjernog mjesta na distributivnu mrežu, nakon isključenja sa mreže od strane ovlašćenih radnika, u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka a. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19). Takođe je detaljno obrazložen period, struktura i pravni osnov za obračun neovlašćeno utrošene električne energije. Protivna strana je postupila po prigovoru podnosioca zahtjeva na račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju i dostavila odgovor u pisanoj formi, sa obrazloženjem zbog čega se nije mogao uvažiti njegov prigovor. Uz izjašnjenje je kao dokazna podloga, priložena dokumentacija kojom je raspolagala protivna strana.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić